

Re a o Dumedisa le ho o Amohela

Ha o le tekong ya bongaka, o tla hloka ho etsa mesebetsi (activities) e mengata. Bakeng sa teko ena, o tla sebedisa app ya MyVeeva for Patients ho etsa mesebetsi eo. Mesebetsi ena e ka nna ya kenyelletsa:

- Ho saena diforomo tsa tumello
- Ho araba diphuputso (surveys)
- Ho sheba diketelo tse tlang le ho joina diketelo tsa video

Tlhahisoleseding yohle eo re e bokellang e bolokwa e le lekunutu mme e ka bonwa feela ke sehlopha sa heno sa phuputso.

O ka boela wa sebedisa app ya rona 24/7 ho boloka tlaleho ya maeto a tlang le mesebetsi e phethilweng.

Tse Lokelang ho Etswa

Ho laola mesebetsi ya hao ya phuputso ho ka ba thata, kahoo re kopantse dintho tsohle tseo o hlokang ho di etsa sebakeng se le seng. Tab ya Tse Lokelang ho Etswa e na le dikarolo tse tharo:



- **Kajeno:** Diforomo tsohle, diphuputso (surveys), le diketelo tse fumanehang bakeng sa ho tlatswa kapa tse lokelang ho qetwa kajeno. Diphuputso tsa Boikgethelo Ha ho Hlokahala le tsona di teng karolong ena.
- **Hosane:** Diforomo tsohle, diphuputso, le diketelo tse tla tlameha ho tlatswa hosane.
- **Diketelo tse Tlang:** Diketelo tse tlang tsa video le tse etswang ka seko.

Ho bona seo o seng o se phethile, kgetha **Sheba Tse Phethilweng**.

Na ha o kgone ho kgetha se lokelang ho etswa (to do)?



Haeba o sa kgone ho kgetha se lokelang ho etswa, e ka nna ya ba ha se so fumaneha. Sheba letsatsi le nako tlasa sehlooho ho bona hore na se lokelang ho etswa se tla fumaneha neng.

Ditsebisiso



Haeba o fane ka aterese ya imeile, re romela ditsebisiso tsa imeile ha tse lokelang ho etswa di ajwa le hore na di lokela ho qetwas neng.

Founung kapa thaboleteng?

Re o kgothaletsa ho bulela ditsebisiso tsa push e le hore divaese ya hao e o hopotse ha tse lokelang ho etswa di se di lokelwa ho phethwas.

O ka di bulela ka tsela ena:

1. **Bula tab ya Account.**
2. **KhethaDiseting.**
3. **Kgetha aekhone e bulehileng**  **haufi le Ditsebisiso.**
4. **Bulela ditsebisiso tsa push.** Sebelisa diseting tsa divaese ya hao.

Saena Diforomo tsa Tumello

Pele o ka nka karolo phuputsong, o lokela ho saena bonyane foromo e le nngwe ya tumello.



Haeba sehlopha sa heno sa phuputso se fane ka diforomo tsa tsa elektroniki, o ka di saena o sebedisa app ena. U ka li saena ke tsena:

1. **Bula tab ya Tse Lokelang ho Etswa** ✓.
2. **Kgetha foromo.**

Foromo e notletswe?



Seo se bolela hore o ka hlahloba tokomane, empa ha o so dumellwe hore o e saene. E ka nna ya ba o hloka ho saena ditokomane tse ding pele, kapa sehlopha sa heno sa phuputso se tla o fa khoutu ha o se o loketse ho saena foromo eo.

3. **Bala foromo.**
4. **Saena foromo.** O ka saena foromo ka e nngwe ya ditsela tsena:
 - Tobetsa kapa tlanya sebaka sa ho saena hore o saene.
 - Thala mosaeno wa hao sebakeng sa mosaeno, ebe o kgetha **Etsa**.
5. **Romela foromo ho sehlopha sa heno sa phuputso.** Kgetha **Romela**.

Joina Ketelo ya Video



Haeba sehlopha sa heno sa phuputso se hlophisitse diketelo tsa video bakeng sa hao, o ka joina diketelo divaeseng ya hao ho fapana le ho ya ofising ya sehlopha sa phuputso.

Haeba o na le ketelo ya video e hlophisitsweng, o ka e joina ka tsela ena:

1. Bula tab ya **Tse Lokelang ho Etswa** ✓.
2. Kgetha ketelo ya video eo o batlang ho kena ho ysona.
3. Kgetha **Joina Seboka**.

Araba Diphuputso (Surveys)



E le karolo ya phuputso, o ka nna wa botswa dipotso mabapi le boleng ba bophelo ba hao kapa bophelo bo botle.

O ka araba diphuputso tsena ka hare ho app ena o le kae kapa kae. Dikarabo tsa hao ke lekunutu mme di tla bonwa feela ke sehlopha sa heno sa phuputso.

Ha phuputso e ntjha e hloka ho arajwa, o tla fumana tsebiso ka yona ho imeile ya hao kapa ho app.

O ka araba phuputso ka tsela ena:

1. **Bula tab ya Tse Lokelang ho Etswa** ✓.
2. **Kgetha phuputso.**
3. **Kgetha OK.** Phuputso e a buleha.
4. **Araba dipotso tsa phuputso.** O ka ya hodimo ho bona dipotso tseo o seng o di arabile.
5. **Kgetha Romela.** Dikarabo tsa hao tsa phuputso di romelwa ho sehlopha sa heno sa phuputso.

Bakeng sa di-survey tse kgolwanyane, haeba o di qala pele di siuwa ke nako, o ka nka kgefu mme wa kgutla hamorao ho tla di qeta pele ho letsatsi le nako e behilweng.

Haeba o nka kgefu ha o ntse o araba phuputso, ha o kgutla, e tla be e ntse e fumaneha ho tab ya Tse Lokelang ho Etswa mme ho tla ba le **Tswela Pele** haufi le yona. Ha o kgetha phuputso, o tla tswela pele ho tloha moo o emisitseng teng.

O hloka Thuso?



Haeba o na le potso - o se ke wa tshwenyeha! U ka kopa thuso ho sehlopha sa hau sa boithuto nako efe kapa efe.

Kgetha konopo ya **Kopa Thuso ya Phuputso** ho  tab ya Phuputso .